

MORALO WA THUTO WA SELEMO O BOLEDITSWENG (KAMORAO HO COVID 19)

KEREITI YA 4 KOTARA YA 2				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
BEKE 1 - 2	<p>Ho mamela le ho phetha ditaelo</p> <p>Mohl., ditaelo bakeng sa ho etsa ho hong (tsela ya ho hlapa matsoho)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lelelekelang: ho akanya /ho lepa • Hopola tsamaiso • Qolla makgetha a tema ya ditaelo • Ngola dihlooho tsa bohlokwa • Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl. ka hore re ka etsa bohobe jwang • Etsa dinoutsu mme o sebedise ditaelo tseo o di badileng • Botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso • Bua ka ho hlaka ha ditaelo 	<p>Ho bala tema ya taelo</p> <p>(Haholo tse itshetlehileng ho sewa sa Corona/ Covid-19)</p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala: ho lepa le ditemoso tsa maemo • Buisana ka dintlha tse ikgethileng tsa tema • Buisana ka tlhahlamano ya ditaelo • Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswa 	<p>Ho ngola tema ya ditaelo (mohl. ho etsa sanethaisara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgethela dikahare tse loketseng sehlooho • Sebedisa sebopelo se loketseng e le foreime • Lokodisa tlhahisoleseding • Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng • Sebedisa thutapuo, mopeleto, le matshwao a puo a loketseng • Nehelana ka mosebetsi o makgethe o sebedisa dihlooho, dibaka pakeng tsa diratswana • Rekota mantswa le meelelo ya ona bukantsweng ya hao <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: lethusi, sekaopeho</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Lekgathe letlang</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Ho arola lentswe, tshebediso ya bukantswe</p>

KEREITI YA 4 KOTARA YA 3				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
BEKE 1 - 2	<p>Ho mamela palekgutshwe</p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho akanya • Hlwaya baphetwa • Qolla mehopollo ya sehlooho • Buisana ka dintlha tse ikgethileng • Botsa dipotso bakeng sa ho fumana tlhahisoleseding • Araba dipotso tsa molomo • Ho amahanya le bophelo ba hao <p>(Temakutlwisiso e mamelwang)</p>	<p>Ho bala palekgutshwe</p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala mohl. okola ka hodimo bakeng sa mohopollo o akaretsang, tlovisa mahlo bakeng sa dintlha tse itseng, etsa dikakanyo, sebedisa ditemoso tsa maemo ho fumana moelelo • Buisana ka tlotlontswa e ntjha e tswang temeng e badilweng • Hlwaya le ho hlalosa maikutlo ka baphetwa • Hlalosa maikutlo ka tema o fana ka mabaka • Balla hodimo ka qapodiso le sekgahla se hlakileng • Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe <p>Ho ikgopotsa tema e badilweng ka boikemelo</p>	<p>Ho ngola pale e itshetlehleng boiphihlelong ba hae/ diketsahalong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha dikahare tse loketseng sehlooho • Sebedisa sebopeho sa pale e le foreimi • Kenyelletsa baphetwa • Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo ka nepo. • Sebedisa tlotlontswa e batsi e amanang le sehlooho <p>Iketsetse bukantswe</p> <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: mahlalosi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: polelo mararane</p> <p>Moelelo wa lentswe: lentswe le leng bakeng sa polelo</p>

KEREITI YA 4 KOTARA YA 3				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
BEKE 3-4	<p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho akanya • Ho mamela le ho araba ka tshwanelo • Araba dipotso tsa molomo • E amahanye le tsa bophelo ba hao <p>(Temakutlwisiso e mamelwang)</p>	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding mohl. ka ditaba tsa phedisano Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala, mohl. okola, tlodisa mahlo • Bala mehlooding e mekgutshwanyane e ngotsweng • Fumana tlhahisoleseding mehlooding e fapaneng • Kgetha mehopollo e loketseng • Hlwaya dipheo tse fapaneng tsa tema • Hlwaya le ho buisana ka makgabane a bohlokwa a tema <p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dibuka/ditema tse 	<p>Ho ngola diratswana tse hlahosang (diratswana tse 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha dikahare tse loketseng sehlooho • Sebedisa sebopeho se loketseng e le foreime • Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshhehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng (diratswana tse 2) • Etsa dithusathuto tsa pono bakeng sa nehelano • Sebedisa bukantswe ho sheba mopeleto le meeelo ya mantswa 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: makopanyi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: lekgathe lefetile letswelli lekgathe letlang letswelli</p> <p>Moelelo wa lentswe: mekgabisopuo: ditshwantshiso, papiso</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: ditlhaku tse kgolo le tse nyane, kgutlo, feelo</p>

KEREITI YA 4 KOTARA YA 3

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
BEKE 5-6	<p>Ho mamela thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lelekelang: ho akanya • Ananela le ho arabela tshusumetsong ya modumo e tsosoloswang ke thothokiso • Buisana ka mohopolo wa sehlooho • E amahanye le bophelo ba hao • Qolla raeme le morethetho le ho bua ka tshusumetso ya tsona ho momamedi • Hlahisa maikutlo a tsosoloswang ke thothokiso • Hlwaya maikutlo a teng ka hare ho thothokiso <p>(Temakutlwisiso e mamelwang)</p>	<p>Ho bala thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho • Hlalosa le ho sekaseka maikutlo a tlišwang ke tema • Qolla morethetho, poeletsamodumo le leetsisa le tshusumetso ya tsona • Qolla le ho hlalosa papiso le tshwantshiso • Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa mantšwe <p>(Temakutlwisiso e balwang)</p>	<p>Ho ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha dikahare tse loketseng • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Sebedisa puo ka boinahanelo le ka boiqapelo • Sebedisa poeletsamodumo, poeletsamodumo ya ditumammoho, poeletsamodumo ya didumannotsi • Sebedisa tlotlontšwe e fapaneng • Sebedisa puo ya bonono, mohl. papiso, tshwantshiso, mothofatso • Sebedisa morethetho le raeme e loketseng <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho lahlela mehopolo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano • Ho hlahisa mokgwaritso wa pele • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela • Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang <p>Ho ngola thothokiso</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentšwe: makopanyi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: disetatemente (peho), dipolelonolo</p> <p>Moelelo wa lentšwe: poeletsamodumo, ditshwantshiso, papiso, mothofatso, morethetho, raeme</p> <p>Mopeleto le matšwao a puo: tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso (kenyellelsa le ho reneketsa)</p>
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 6 MOSEBETSI WA MOLOMO [Matšwao kaofela 20]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo e sa hlophiswang / e hlophisitsweng KAPA 				

<ul style="list-style-type: none"> • Temakutlwisiso e mamelwang (E phethelwe nakong ya kotara)Listening Comprehension 				
KEREITI YA 4 KOTARA YA 3				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
BEKE 7-8	<p>Ho mamela tshwantshiso ya seyalemoyeng, ya thelevisheneng kapa tema tse ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lelekelang: ho akanya ka sehlooho • Pheta tshwantshiso hape ka tlhahlamano • Fana ka mabitso a baphetwa ka nepo • Mamela dintlha tse ikgethileng • Sebedisa dikahare/dintlha ka nepo • Hlahisa mehopolole le maikutlo ka tema • Sebedisa sebopeho se nepahetseng sa puo <p>(Temakutlwisiso e mamelwang)</p>	<p>Ho bala tshwantshiso</p> <p>Tema e tswang bukakgakollong kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho • Sebedisa mawa a ho bala • Buisana ka baphetwa, mohopolo wa sehlooho le tikoloho • Hlahisa maikutlo a tsosolloswang ke tema • Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa mantswe <p>(Temakutlwisiso e balwang)</p> <p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p>	<p>Ho ngola puisano (dayaloko)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha baphetwa ba loketseng • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Hlophisa puisano ka tlhahlamano • Sebedisa tlotlontswe e fapaneng • Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo mme o siya dikgeo tse loketseng • Ngola mantswe le meelelo ya ona bukantsweng ya hae <p>Ho sebedisa tshebediso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>(Ngola puisano)</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: mabitsokgoboka, maemedi a boiketsi, dikutu,</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: lehokedi la tumellano ya moetsi le ketso (lehokamoetsi)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: kgutlo, feelo, kgutlwana, feelwana le letshwao la potso</p>
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 7 HO ARABA DITEMA: TEKO [Matshwao kaofela: 40]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temakutlwisiso e balwang (ya dingolwa/eo e seng ya dingolwa) (Matshwao a 15) • Tema e bohawang (Matshwao a 10) 				

- Ho ngola kgutsufatso (Matshwao a 5)
- Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Maemong (Matshwao a 10)

KEREITI YA 4 KOTARA YA 4

BOKGO NI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>BEKE 1-2</p>	<p>Ho mamela atikele ya lesedinyana/ makasine</p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho lepa • Ho mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng • Ho qolla molaetsa wa sehlooho • Ho amanya le bophelo ba hao • Buisana ka mehopollo ya sehlooho le dintlha tse ikgethang • Buisana ke makgabane a bohlokwa a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng 	<p>Ho bala atikele ya koranta/ makasine e hlahisang maemo a phedisano</p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala • Akanya mabaka a diketsahalo paleng • Hlalosa sesosa le sephetho • Hlahisa maikutlo ka tema o tshhehetsa ka mabaka • Buisana ka makgabane paleng • Buisana ka kgetho ya mantswe le ditshwantsho • Ellelwa sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi paleng • Buisana ka tlotlontswe e ntjha ho tswa temeng eo o e badileng • Sebedisa bukantswe <p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dibuka/ditema tse badilweng 	<p>Ho ngola atikele ya koranta/ makasine ka maemo a phedisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema • Sebedisa foreime • Sebedisa puo ka boinahanelo haholo tlotlontswe e fapaneng • Hokela dipolelo ka seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng • Hokela diratswana o sebedisa makopanyi le dipolelwana • Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo a loketseng • Sebedisa makgetha a fapaneng ntle le ho fetoha • Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe <p>Ho sebedisa tshebediso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boelatsa mesebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe : makopanyi, lethusi</p> <p>Mesebetsi o boemong ba polelo : moetsi, moetsuwa, lehokedi, makgathe</p> <p>Moelelo wa lentswe : mahlalosongwe, malatodi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: tshebediso ya bukantswe, tatelano ya mantswe, ho arola mantswe</p>
<p>BEKE 3-4</p>	<p>Ho mamela palekgutshwe</p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho akanya • Mamela le ho amanya le bophelo ba hao • Hlwaya dintlha tse ikgethileng • Tsepama sehloohong • Hlwaya poloto, tikeloho le baphetwa 	<p>Ho bala palekgutshwe</p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala: ho okola le ho tlovisa mahlo • Hlwaya le ho ntsha maikutlo ka poloto, tikeloho le baphetwa • Fana ka mabaka bakeng sa diketso tsa 	<p>Ho ngola lengolo la setswalle/tlatsa bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho • Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshhehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng • Hokela diratswana o sebedisa makopanyi le dipolelwana 	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe : mahlalosi a sebaka, makgathe, makopanyi, maemedi (tsepama dikarolong tse seng di entswe)</p> <p>Mesebetsi o boemong ba polelo : polelwana bitso</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso tsa molomo tse itshetlehileng ka pale • Pheta pale hape <p>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fananang ka sebaka sa ho bua • Tsepamang sehloohong • Botsa dipotso tse loketseng • Tswelang pele ka dipuisano • Arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhopho • Fana ka tlaleho e lekalekanang le ho aha 	<p>baphetwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utlwisisa tlotlontswe • Hlwaya mohopolo wa sehlooho le dintlha tse o tshehatsang • Hlwaya makgabane a tema ebe le buisana ka ona • Buisana ka tlotlontswe e hlahang ka temeng • Sebedisa bukantswe <p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pheta pale kapa mohopolo wa sehlooho ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5 • Hlahisa maikutlo ka ho arabela tema e Badilweng 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebadisa tlotlontswe e fapaneng • Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo a loketseng le dibaka dipakeng tsa diratswana • Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswa <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho lahlela mehopolong ka tshebediso ya mmapa wa monahano • Ho hlahisa mokgwaritso wa pele • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho ngola mokgwaitso wa ho qetela • Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang 	<p>Mopeleto le matshwao a puo: ditlhaku tse kgolo, kgutlo, feelwana, ho arola mantswa</p>
BEKE 5-6	<p>Ho mamela dipapatso</p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho lepa • Hlalosa mme a buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le makgabane temeng • Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi temeng <p>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</p> <p>ka diketsahalo tsa phedisano tse amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka makgabane a phedisano • Botsa dipotso tse loketseng ka ho sebedisa sebopeho sa dipotso se loketseng mohl. Mang, efe, eng, neng, jwang, hobaneng 	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding, mohl. papatso</p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlalosa le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le makgabane temeng • Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi temeng • Buisana ka tshebediso ya puo ho kenyelletswa puo e susumetsang le ya maikutlo le tshebediso ya puo ka tsela e bolokehileng • Botsa dipotso tse tobileng, tse sekasekang o sebedisa dibopeho tse loketseng mohl. mang, efe, eng, neng, jwang, hobaneng • Hlwaya ebe le buisana ka diketsahalo tse tshehatsang lehlakore le le leng • Hlwaya le be le buisane ka maano a ditshwantsho a kang mmala, moralo, kgetho ya ditshwantsho, jj. Le ka moo di amang molaetsa o fetiswang 	<p>Ho ngola papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa dikahare tse loketseng sepheo le bamamedi • Sebedisa ditshwantsho le meralo e loketseng sepheo • Sebedisa thutapuo le tlotlontswe tse loketseng • Sebedisa puo ka bokgeleke le bonono • Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo ya mantswa, le nepahalo ya tshebediso ya ona <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho lahlela mehopolong ka tshebediso ya mmapa wa monahano • Ho hlahisa mokgwaritso wa pele • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho ngola mokgwaitso wa ho qetela • Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang 	<p>Mosebetsi boemong ba lentse: makopanyi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo: makgethi, mahlalosi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: letshwao la makalo (!), dikgutlo (:), ditlhaku tse kgolo, dikgutlwana (:)</p>

		<p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlahisa maikutlo ka ho arabela tema e Badilweng 		
--	--	---	--	--

	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 8: PAMPIRI YA 3 HO NGOLA [Matshwao Kaofela:30]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano (Matshwao a 10) <p>LE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo: phetelo/tlhaloso (matshwao a 20) diratswana tse 3. 			
--	---	--	--	--

BEKE 7-8	<p>Ho mamela puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho lepa • Mamela le ho e amanya le bophelo ba hao • Qolla dintlha tse ikgethileng • Tsepama sehloohong <p>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fananang ka sebaka sa ho bua • Tsepamang sehloohong • Botsa dipotso tse loketseng • Tswelang pele ka dipuisano • Arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhomphe • Fana ka tlaleho e lekalekanang le ho aha 	<p>Ho bala tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala: ho okola le ho tlodisa mahlo • Hlwaya le ho ntsha maikutlo ka poloto • Fana ka mabaka bakeng sa diketso • Utlwisisa tlotlontswa • Hlwaya mohopolo wa sehlooho le dintlha tse o tshhehetsang • Hlwaya makgabane a tema ebe le buisana ka ona • Buisana ka tlotlontswa e hlahang ka temeng • Sebedisa bukantswe <p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pheta pale kapa mohopolo wa sehlooho ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5 • Hlahisa maikutlo ka ho arabela tema e badilweng 	<p>Ho ngola setshwantsho sa seapadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nahana ka semelo/sebopeho sa seapadi • Sebedisa mantswe a hlalosang ho bapisa dibapadi • Etsa moralo, mokgwaritso le ho lokisa sengolwa, tsepamiso e be ntlafatsong ya mopeleto, makgathe le ho hokahanya dipolelo diratswaneng tse momahaneng ka meelelo e hlakileng • Bontsha kutlwisiso ya tikoloho, poloto, baphetwa, kgohlhano le mookotaba • Tshebediso e nepahetseng ya makgathe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana ka mosebetsi o makgethe 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentse : maetsi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: polelo ya sehlooho, polelwana</p> <p>Moelelo wa lentse: tshwantshiso, tshwantshwanyo/papiso, dikapolelo, maele</p>
9-10	DIPAMPIRI TSA TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO			
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 9</p> <p>PAMPIRI YA 1</p> <p>MOSEBETSI WA MOLOMO: [Matshwao a 20]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo e sa hlophiswang / e sa hlophiswang KAPA Ho mamela temakutlwisiso 		<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 10</p> <p>PAMPIRI YA 2</p> <p>HO ARABA DITEMA: [Matshwao a 40]</p> <p>DIHORA TSE 2</p> <p>Potso 1</p>		

<ul style="list-style-type: none"> E phethelwa nakong ya kotara <p>Mosebetsi wa 9 (Pampiri ya 1) e be mosebetsi wa molomo wa kotara ya 4 feela</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tekokutlwisiso e balwang (ya dingolwa/eo e seng ya dingolwa) (Matshwao a 15) <p>Potso 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Tema e bohuwang (Matshwao a 10) <p>Potso 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola kgutsufatso (Matshwao a 5) <p>Potso 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Maemong (Matshwao a 10) <p>Di etswa nakong ya ditlhahlobo.</p>
---	---